
Responsible Mining Index 2018

Anglogold Ashanti

Company report



AngloGold Ashanti

JSE: ANG

NYSE: AU

ASX: AGG

GhSE: AGA

Adwuma no Tiri:

South Africa

Aban Dea:

enyɛ Aban Dea

Adwumayɛfoɔ dodoo ɛ:

Yɛmfɔ ntoo dwa

Adwuma Nkorabata:

Nnadeɛ a ɛsom bo

Ansaana Yeregye ɛtoɔ Sikanya:

4.223 (2016)


Adwumayɛfoɔ dodoo (Wɔn a wɔda so wɔ adwuma mu ne wɔn a woreyɛ kɔntraagye):

52,649 (2016)

Adwuma no nsem a ɛfa amenamu dwumafɔɔ pira ho:

2015 | Adwumayɛfoɔ: 11

2016 | Adwumayɛfoɔ: 9



 Amanhodoɔ a adwuma no tiri wowɔ

 Amanhodoɔ a adwuma no tu fagudeɛ wɔ so

 Bea ahodoɔ a amenamdwuma wɔ a wɔde rebu amenamdwuma ho nkonta

Summary Results

AngloGold Ashanti ne adwumakuo a εβo ne ho mmoden pa ara wο Adwumayefoo Asetenam. εka adwuma miensa a wοbο wοn ho mmoden pa ara wο Nnipa Nkwanna Ntotoeε mu. AngloGold ka nnwumakuo nnum a wοdi mu pa ara wο Mpοtam Yiedie ne Atenaeε Asodie ho. Bio wοka nnwuma du a wοdi mu pa ra wο adwuma suban ne ne yο mu. Se εba Adwumayefoo Asetenam a, AngloGold Ashanti dwumadie a εsο ani pa ara, ne sεdee otwa si ne bo de ahofama to hο se obema adwumabea a enye hu, na apomden ho banbο wο hο. Yesan hunu ne mmodenbο wο sεdee adwuma no de n'ani di saa apomden dwumadie yi akyi. Bio nso onam n'adwuma nkorabata nyinaa nhyehyeeε so di mmara a εwο ohaw keεee a εwο nnipa a yehye wοn ma woye adwumaden anaa mmofra apaadie wο ne dwumadie nyinaa mu.

Se εba Nnipa Nkwanna Ntotoeε mu a, adwuma yi mmodenbο pa ara gyina okwan pa potee ne sεdee one omanfoo ka bom, na wototo nnooma yie. Yehu wei titire wο nnooma a εfa asaase nsiesie ho wο bere a wotatu fagudeε awie na amenamdwuma no aguo no, na wobetumi asan de asaase no adi dwuma bio. Mpοtam Yiedie mu nso ode nnooma a edi adanseε to dwa se owο akwan ne nnooma ahodoο a εma one omanfoo no, nsaano nnwuma ne amenam nnwuma nketewa di nkutaho. Bio yεpe se yεde obuo ma omanfoo no, na yebο mmoden yi ohaw no, yete so anaa yesi ohaw a dwumadie ne sikasem de tu nkurofoo firi baabi. Se εba Atenaeε Asodie mu nso a, adwuma no aye adeε pii se ode n'ani akο so na afei watu mpon wο ne dwumadie mu. Adwuma no da sεdee n'ani di dwumadie a εfa ne ntotoeε a pira ahodoο, mframagya tutuo, ne sεdee yεde ahodengya di dwuma no adi.

Kwan forο bi so no, AngloGold Ashanti dwumadie mmodenbο no nnuru akyiri, εnam Sikasem Ntotoeε mu Mpontuo mu Adanseε a εnna dwa. Nhwεsoο bi ne se biribiara nni hο a edi ho adanseε se adwuma no de nnooma agu akwan so a εkyere akwan a aman a wοnni baabi a adwumakuo no ye amenamdwuma no betumi afa so ato anaa anya nnooma ahodoο. Dee εto so bio ne se, AngloGold Ashanti dwumadie ne ne mmodenbο wο nnooma a εfa ankoreankore kyepen ho atu afra. Adwuma no asi no pi de ne ho asi hο se ode obuo bema ankoreankore kyepen, na oda nnooma adi se obehwe ankoreankore kyepen, titire dee εfa pira ne banbο ntotoeε ho. Nanso biribiara nni hο a edi adanseε wο adwumakuo no nsem a ode too dwa nyinaa mu a εfa sεdee ototo ankoreankore kyepen ho nsem.



Sikasem Ntotoe Mpontuo



0.185 / 1.000



Adwumaye Dwumadie



0.594 / 1.000



Nnipa Nkwa abrabo mu Ntotoe



0.620 / 1.000



Mpotam Yiedie



0.473 / 1.000



Adwumaye Tebea ne emu Abrabo



0.821 / 1.000



Bober ne Atenae ho Asodie




0.577 / 1.000


Mma dodoo a ekopem 1.000 gyina ho ma mma a aboo mmaden pa ara wo mu a yakeka abom a egyina ho ma nsempow titire bi. Yede nnwumakuo no mmadenbo mmuae nyinaa na di saa dwuma yi. esiane se mmadenbo a yaka abom yi sesa firi mmeamnea no nti, yerentumi nnyina mfonu pono ahodo yi so mfa nnwumakuo ahodo no mmadenbo ntoto ho wo mmeamnea ahodo no.

Adwumakuo mma a onya no nyinaa gyina nsemmoano a ekyere sedee amanfo no hu no. Yeagyeyei afiri RMI mpensempensemu a adwumakuo no ara de ama so. Nnwumakuo no kakraa bi wo ho a nsem kakra bi na ewo ho fa won ho. eho hia se yehye no nso se, adwumakuo bi mmadenbo mma wo fam a, na ekyere se nsentire a efa adwuma no ho no kakraa bi na ewo aman no nkrataa mu.


Adwumakuo no mmadenbo



Ahofama (11 Nsusudee)



Dwumadie potee (41 Nsusudee)



Dwumadie no papa mu (21 Nsusudee)

1.00 gyina ho ma nsusudee no mma papa dodoo nyinaa a yeasusu wo ha


SUSUDUA MMAUEE MUABO



Sikasem Ntotoe Mpontuo


A.01 OMAN NE MANTAM ABRABO- SIKASEM NTOTOEE MPONTUO NYEHYEEEE

A.01.1 Adwumakuo no agye ato ne ho se obehwe abu nkonta afa oman no ne amanhodo no abrabom ne siakasem ntotoe nyehyeee nyinaa ho. Wei na ebema wasi gyinae afa n'amenam nwwuma dwetiri ne nwwuma a ewo aman a etu fagude no mu ho. Wei botae ne se ebepoa ama abrabom ne siakasem ntotoe mpontuo apagya ne ho.




A.02 NNOOMATOTO

A.02.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan mu sedge ebema nnoomatoto ho akwannya atu mpon ama nkurfo a wode nnooma bre won wo oman no ne amanhodo so no.



A.02.2 Adwumakuo no de n'ani di ne dwumadie ne mmadenmo wo oman yi ne amanhodo nnooma toto akyi, na agyina dee ohunu no so di dwuma. Wei ma oko so tu mpon wo nnoomatoto akwanya wo oman no ne amanhodo so no.



A.03 NNIPA MPONTUO

A.03.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan mu se obεboa nnipa mu mpontuo ne nkεanim wε Nhwehwεmudwuma & Mpontuo mu. Wei botaeε ne se εbehwε atoto nnooma a εfa abrabε ne mpontuo ne atenaεε ho nsem a εfa amenamdwuma wε aman a wεyε amenamdwuma no ho.

	Mf	
	1.17	
1.00		
		Kp
		6.00

A.04 YERETU OMAN NO NIMDEE FAPEM


A.04.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan mu sedeε nnooma bεtoto yie ama watumi aboa nimdeε mpontuo, ne nimdeε nsesaeε, ne ne ntrεmu, εnkanaka wε mfifidwuma mu. Baabi a εhia pa ara ne akwankyerε ne mfimfini ne akεseε mu wε aman a wεyε amenamdwuma no ho.

	Mf	
	2.52	
1.00		
		Kp
		5.00




B.01 NNWUMA NNEPA MMARA

B.01.1 Adwumakuo no de adwuma nkorabata ahoroo no afanan nyinaa nnepa mmara asi ne bo.




B.01.2 Adwumakuo no wɔ akwan pa a obi te biribi a, ɔbetumi de ato dwa, ne nhyehyɛɛ wɔ ne dwumadie nyinaa mu, wei na wɔnam so de suban a ɛmfra to dwa.




B.02 AGYINATUKUO NE ADWUMAKUO MU MPANIMFOO AKONTABUPA

B.02.1 Adwumakuo no wɔ akwan ahodoɔ a wɔfa so hwɛ ma agyinatuo akwankyerɛfoɔ ne adwuma mu mpanimfoɔ bu akontapa wɔ dwumadie biara a ɛhyɛ wɔn nsa. Weinom ne nsɛm a ɛfa sikasɛm ntotoeɛ, atenaɛɛ, abrabɔ mu nsɛm, adwuma no ntotoeɛ, ne ankoreankore kyɛpɛn ho.




B.02.2 Adwumakuo no boa nnipakuo nkyekyεmu ne wɔn nkabom wɔn agyinatukuo ne adwumakuo mu mpanimfoɔ ntotoε nyinaa mu.




B.03 KONTRAAGYE A YEDE TO DWA

B.03.1 Adwumakuo no de kontraagye, lansese ne apam ahodoɔ a εma no kwan ma wɔtu asaase mu agyapadeε ne εho dwumadie nyinaa to dwa. Na sε εkɔhia sε ɔde ne tumi ne nimdeε ma aban boa kontraagye no mu fannyɔ ne emu korɔgyenn a nteaseε wɔ mu, na biribiara beyε pεpεεpε a, ɔyε.




B.04 ETOGYEE MU FANNYɔ/A EMU DA Hɔ

B.04.1 Adwumakuo no de togyegyεε a emu da hɔ fann di dwuma wɔ toɔ ahodoɔ nyinaa mu




B.05 ɔDEDEE MFASONYA

B.05.1 Adwumakuo no de mfaso a nnwuma a eyε ne dea ne deε ɔwɔ kyεfa wɔ mu ahodoɔ no biara to dwa. Saa nnwuma yi yε wɔn a wɔpere nya, wɔyε adwuma, wɔde wɔn dwetiri hyε mu anaa wɔtu fagudeε.




B.06 SIKA A YETUA MA AMAN A WɔWɔ FAGUDEE

B.06.1 Adwumakuo no de sika a wɔtua ma ɔman nwwuma binom, ne amanhodoɔ mu aban nyinaa to dwa. Wɔde nsɛmmaa a εfa adwuma pɔtee biara ne sɛdeε eteε to dwa.




B.07 SEDEE YENYA NKURɔFO ADWEMMOA NE ADWUMAKUO MU NKUTAHODIE NHYEHYEEE

B.07.1 Adwumakuo no de ɔkwan a ɔfa so nya nkurɔfo adwenemmoa ne dwumadie mu diberε to dwa.




B.07.2 Adwumakuo no de asi ne bo sε ɔne akuhodoɔ a wɔwɔ kyεfa no bɛdi nkutaho mapa na aboa ama amenamdwuma mu sikanya mu ada hɔ pefee. Weinom ne wɔn sikasɛm ntotoeε, sɛdeε wɔkyekyε no ne sɛdeε wɔde sika no yε adwuma nyinaa ka wei ho.




B.08 ADANMUDEE NE PORŌEE

B.08.1 Adwumakuo no de asi ne bo sɛ ɔbɛsi
adanmudeɛ a ɛda hɔ pefee anaa ahinta ahodoɔ no
nyinaa ano.




B.08.2 Adwumakuo no de n’ani di dwumadie ahodoɔ
a ɛbra adanmudeɛ ne porŋee na sɛ biribi saa pue nso
a, ɔyɛ ho adwuma. Adwumakuo no da no adi sɛ
mpontuo aba ɔkwan a ɔfa so si adanmudeɛ a ɛda hɔ
pefee anaa ahinta ahodoɔ no nyinaa ano.



B.09 RKONTRAAGYE NE NNOOMA GYEE A EDI MU

B.09.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan mu
sɛdeɛ ɔbehwɛ sɛ kɔntratafoɔ akɛseɛ, nkumaa ne wɔn a
wɔde nnooma brɛ adwumakuo no nyinaa di adwuma
no nhyehyɛe nyinaa so. ɛwɔ sɛ wɔhununu na wɔsese
atenaɛɛ, amammuo, ne ankorɛankorɛ mu ɔhaw ne
pira nyinaa.







Nnipa Nkwa abrabo mu Ntotoeε

C.01 AMENAMDWUMA NKWANNA ABRABO MU NTOTOEE

C.01.1 Adwumakuo no de asi ne bo sε ɔde nkwa nna nyinaa dwumadie beyε adwuma wɔ mpontuo ne ne dwumadie nkorabata mpεnpεnsoɔ ninaa




C.01.2 1Adwumakuo no de n'ani hwε ne mmɔdenbo dwumadie a εfa asetenam-sikasεm ntotoeε nsussuansoɔ so. Wei yε deε a εwɔ n'adwumayεfoɔ so wɔ nsesaeε titire a aba wɔn dwumadie mu, ne sεdeε wɔde mmuaeε a εpue mu no di dwuma. Wei ho nhwεsoɔ bi ne sε wɔrefiri sεdeε wɔde adwuma bi si hɔ, akɔ ne dwumadie berε ano, ne sεdeε wɔte adwumayεfoɔ no dodoɔ so. Wɔsan da mpontuo ntoasoɔ no adi, na wahwε sε nsesaeε papa a εfata aba ama adwumayεfoɔ no.




C.02 KWAN A WɔFA SO GYE DWUMADIE BI TO MU

C.02.1 Adwumakuo no de nnoɔma agu akwan mu sε wɔbεka atenaεε, asetenam abrabo, amammuo ne ankorenkoreε kyεpεn ho nsεm abom. Wei bεma yεaduru baabi pa a εfa dwetiri agyinatukuo mpεnpεnsoɔ mu.




C.03 MFASOɔ A MPɔTAMHɔFOɔ NE ADWUMAYEFOɔ NYA, SE YETO ADWUMAKUO NO MU WIE A


C.03.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan mu se obetoto nnooma yie na se wotu fagudee firi amenam wie a, obesiesie asaase no na yeanya kwan de adi dwuma foforo.




C.03.2 Adwumakuo no hyehye, na ototo nnooma yie sedee ebera a amenamdwuma bi aguo no, obehwe atoto nnooma yie ama mpotamhoo a won ko aka no. Adwumakuo no behwe se won asetenam betoa so aye kama.



C.03.3 Adwumakuo no hyehye na ototo nnooma yie ma adwumayefoo no ebera a amenamdwuma bi aguo no. Adwumakuo no behwe se won asetenam betoa so aye kama wo mmeammea a eben amenamdwuma no, ne baabi foforo biara a wobeko akoye adwuma.



C.03.4 Adwumakuo no de sikasem mu agyinamu to ho ma amenamdwuma no guo ne ne guo-akyiri ohaw ahodo. Na ode agyinamudie ho sikasem ntotoe ahodo a ewo dwumadie no mu nyinaa to omanfoo anim.



C.04 NNWUMA NKABOM, NE NYA, NE SEDEE YEGYAE MU HO NTOTOEE HO MMARA


C.04.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan mu a
nam mmara kwan s betoto adwuma nkabom,
adwuma foforo nya, anaa de obegya mu.
Adwumakuo no behwehw na wasese sikasem,
atenaee, abrab, amammuo ne ankorankore kyepen
ho amanahunu a efa kane, enne yi, ne daakye
mpontuo ho.

	Mf
	1.02
2.00	
	Kp
	6.00




D.01 ANKOREANKORE KYEPEN


D.01.1 Adwumakuo no de asi ne bo se ɔde obuo bema ankoreankore kyepen a ene Amansan Nkabomkuo Mmara ne Nhyehyee a efa Nnwumakuo ne Ankoreankore Kyepen ho no ko. Wei botae ne se ebeboa adwumayefo ne ne mpɔtamhofo yiedie.




D.01.2 Adwumakuo no de nnooma agu akwan mu a ene Amansan Nkabomkuo Mmara ne Nhyehyee a efa Nnwumakuo ne Ankoreankore Kyepen ho no ko. Adwumakuo no ye wei sedge bere ano beare ano wobedi mmara so ahunu, na wasese nsuansuanso a ehia pa ara a aba ne dwumadie a efa Ankoreankore Kyepen ho. Wei nso bema no aye nhyehyee na wadi akwanhodo so asi gyinae a ebese, ebete so na ahwe sedge obehunu nsunsuanaso papa a eboa adwumayefo ne mpɔtamhofo yiedie.



D.01.3 Adwumakuo no de nsem a efa ne ntotoe mmadenbo a ewo ankoreankore kyepen ho to dwa. Adwumakuo no hwe se edi Amansan Nkabomkuo Mmara ne Nhyehyee a efa Nnwumakuo ne Ankoreankore Kyepen ho so.




D.01.4 Adwumakuo no de si ne bo se ɔde obuo bɛma kyɛpɛn ne banbo a yɛde ma ankorɛankorɛ kyɛpɛn twitwagyefoɔ wɔ mmeamma a ɔdi dwuma nyina.




D.02 MPOTAM NE KYEFAFOO NKUTAHODIE

D.02.1 Adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie beboa na asɔ nkutahodie a ɔne mpɔtamu a wɔn ho aka mu no wɔ; mmaa ne Mmabunu nso ka ho. Wɔwɔ nhyehyɛɛ a ɛma mpɔtamhɔfoɔ no de wɔn ho begye mpɛnsɛnmpɛnsɛnmu ne adwene a wɔfa wɔ nnoɔma a ɛwɔ nsunsuansoɔ wɔ wɔn abrabɔ mu no mu.




D.02.2 Adwumakuo no de n'ani di nkutahodi papa a ɛda wɔn ne nkuro a wɔn ho aka mu no akyi, na wɔtu anammɔn wɔ nsɛm a ɛpue mu no ho. Wɔda ayɔnkofa papa a ɛda wɔn ntam daa no adi, wei gyina awerɛhyem papa, obuo ne nteaseɛ a afaanu no nyinaa wɔ ma wɔn ho.




D.03 SIKASEM NE ABRABO MU MUDIE


D.03.1 Adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie betaa asese na wɔada wɔn abrabɔ ne sikasɛm ntotoɛɛ ho nsunsuansoɔ adi. Wɔnam nkutahodie mapa a nkuronkuro a wɔn ho aka mu no nyinaa ka ho; mmaa ne mmabunu nso ho mpa mu bi.




D.03.2 Adwumakuo no de nnooma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie bɛhyɛ nkuran ama nkurɔfoɔ; mmaa ne mmabunu de wɔn ho awura mu abuebue nnwuma a ɛwɔ mpɔtam hɔ ara. Wɔbɛboa mpɔtam hɔ nnwuma nkumaa mpontuo, na wɔama wɔanya akwan a wɔbɛfa so atotɔ nnwuma no ho nnooma.



D.03.3 Adwumakuo no de nnooma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie bɛtaa asese na wɔada wɔn mmɔfra dwumadie ho nsunsuansoɔ adi. Deɛ ebia ɛnhyɛ da mpue dwa wɔ ɔmanfoɔ nhyehyɛɛ pɔtee mu, nso ka ho.




D.03.4 Adwumakuo no de n'ani di ne mmɔdenbɔ a ɛfa ɔkwan a ɔfa so toto abrabɔ ne sikasɛm ho nsunsuansoɔ, na ɔtu anammɔn wɔ deɛ ɛbɛpue mu no nyinaa ho. Wɔda daadaa mpontuo a ɛboa abrabɔ ne sikasɛn mu mfasoɔ a ɛpue nkuronkuro a wɔdi dwuma wɔ so no nyinaa mu adi.




D.04 MPɔTAM APOMDEN NE BANBɔ

D.04.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie bɛtaa asese na wɔada wɔn apomden ne banbɔ dwumadie ho nsunsuansoɔ adi. Na wɔbɛtu anammɔn de adi dwuma wɔ nhyehyɛɛ a ɔde bɛsi saa nsunsuansoɔ yi ano.




D.05 NNIPA BɔBEA MU PEPEEYɔ

D.05.1 Adwumakuo no de n’ani di ne mmɔdenbɔ a ɛfa ɔkwan a ɔfa so toto mmaa dwumadie ho nsunsuansoɔ, na ɔtu anammɔn wɔ deɛ ɛbɛpue mu no nyinaa ho. Wɔda daadaa mpontuo a ɛbɛsi kwan, ɛbɛte so, na abɔ saa nsunsuasɔɔ yi ho ban. Berɛ korɔ no ara mu nso, ɛwɔ sɛ ɛboa ma mmaa nya tumi.




D.06 NNIPAKUO NO ANKASA

D.06.1 Sɛ nnoɔma ma kwan a, adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so, sɛdeɛ ne dwumadie nam nkutahodie mapa so bɛhunu nnipakuo no nyinaa kyɛpɛn, apɛdeɛ, ne wɔn ahiadeɛ. Saa nnipakuo yi ne wɔn a seesei ne daakye amenamdwuma ne ɛho nnoɔma no bɛdi wɔn nya. Wɔnam wei so bɛhyehyɛ na wɔapɛ akwampa ne ntotoɛpa a ɛde obuo ne anidie bɛma wɔn kyɛpɛn, apɛdeɛ, ne wɔn ahiadeɛ wɔ akwannnuasa nyinaa so.




D.06.2 Sɛ nnoɔma ma kwan a, adwumakuo no de n’ani di ne mmɔdenbɔ akyi. Wei fa ɔkwan a ɔfa so hwɛ ɔmanfoɔ no kyɛpɛn, apɛdeɛ, ahwehwɛdeɛ, amammerɛ ne ɔdomankoma akyɛde a ɛfa ɔmanfoɔ no daadaa asetenam ho. Saa nnipakuo yi ne wɔn a seesei ne daakye amenamdwuma ne ɛho nnoɔma no bɛdi wɔn nya. Wɔda daadaa mpontuo a ɛbɛsi nsunsuansoɔ bɔne ano. Afei ɛbɛhwɛ sɛ nnipa a wɔn ho aka no nsa bɛka mfasoɔdeɛ ne akwanya a ɛbetena hɔ afeɔɔ.




D.07 ENYE-NHYE ASOTIREYIE NE AMANNEBɔ NNYETOM

D.07.1 Adwumakuo no agye asi ne bo se ɔde obuo bema ɔmanfoɔ ne nnipakuo no kyɛpɛn ne amannebo nnyetomu (FPIC) a ɔhyɛ nni mu; na wɔbɛyi wɔn asotire ansa. Adwumakuo no bɛtaa nhyehyɛɛ a ɛbɛtrɛ (FPIC) mu akɔ mmeamnea a adwuma no ama nkurɔfoɔ akɔ ahokyerɛ mu no akyi.




D.08 ASAASE DWUMADIE NE ATUTENA


D.08.1 Adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛdɛɛ ne dwumadie bɛhunu na wasese akwanya a ɛbɛpue mu wɔ asaase a yɛde yɛ adwuma ne kyɛ ho. Wɔnam wei so bɛhyehyɛ na wɔapɛ akwampa ne ntotoɛpa a ɛde bɛdi dwumapa wɔ akwannya yi ho. Bɛrɛ korɔ no ara mu nso, ɛwɔ sɛ ɛboa ma ɛsi kwan, ɛte so na abɔ saa nsunsuansoɔ bɔne yi ho ban.



D.08.2 Adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛdɛɛ ne dwumadie bɛhunu na wasese nsunsuansoɔ pɔtee a ɛfa atenaɛɛ ne/anaa sikasɛm a ɛbɛba nkurɔfo a amenamdwuma bɛtu wɔn no ho. Wɔnam wei so bɛhyehyɛ na wɔapɛ akwampa ne ntotoɛpa a ɛbɛboa ama asi saa nsunsuasɔɔ a ɛbɛpue mu no kwan, ate so na abɔ ho ban. Wɔnam nkutahodie mapa a mmaa ne mmabunu nso ka ho.




D.08.3 Adwumakuo no de n'ani di ne mmɔdenbɔ akyi. Wei fa ɔkwan a ɔfa so toto nnoɔma a ɛfa atutenafoɔ yi ho. Wɔda daadaa mpontuo adi, wei na ɛhwɛ sɛ daadaa asetenam, asetenam banbɔ ne asetenapa nyinaa atu mpon, anaa yɛde asetenapa atoto yie sɛdɛɛ na ɛte dada no,




D.09 NSAANODWUMAFOɔ NE AMENAMDWUMA NKUMAA

D.09.1 Baabi a ekwan wɔ mu no, adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie bɛboa ama ɔne nsaanodwumafoɔ ne amenamdwuma nkumaa (ASM) adi nkutaho mapa. Wɔbɛyɛ wei wɔ nkuronkuro a wɔdi so dwuma ne deɛ ɛbenben hɔ nyinaa mu.




D.09.2 Baabi a ekwan wɔ mu no, adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie bɛtae mfididwuma a wɔde boa dwumadie akyi. Nnwuma foforo ahodoɔ a ɛbɛma ASM amenamdwumafoɔ yi nsa ako wɔn ano no nso bɛnya saa mmoa yi bi.




D.10 BANBO NE BEA A NTAWANTAWA Wɔ

D.10.1 Adwumakuo no de n'ani di ne mmɔdenbɔakyi, wei fa ɔkwan a ɔfa so toto nnoɔma a ɛfa ɔkwan a ɔmanfoɔ tiatia ankorɛankorɛ kyɛpɛn a ɛfa ne banbɔ ntotoeɛ so. Adwumakuo no tu anammɔn wɔ deɛ ɛbɛpue mu biara ho. Wɔda daadaa mpontuo a ɛbɛsi saa ɔhaw yi nyinaa kwan, na ate so adi. Wɔgyina Atuwohoakyɛ Nhyehyɛɛ a ɛfa Banbɔ ne Nnipa Kyɛpɛn so no.



D.10.2 Adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie nam mmara kwan so bɛhunu na wasese nsunsuansoɔ bɔne a ɛba adwumayɛfoɔ ne nkuronkuro a ɛne wɔn di nsawɔsoɔ. Wɔhwɛ mmeammea a ntawantawa ne nnoɔma bɔne akɛsɛɛ sisi hɔ, na watoto nnoɔma yie; na wɔde nnoɔma pa agu akwan mu, asɔ ɔhaw ahodoɔ a ɛpue hɔ no nyinaa ano.



D.11 AYAWDIE NE ANO ADURO


D.11.1 Adwumakuo no de n’ani di ne mmɔdenbɔ wɔ nkurokuro ne mpɔtamhɔfoɔ ayawdie akyi, na ɔtu mmuaɛɛ a ɛbɛpue mu biara no ho anammɔn. Wɔda daadaa mpontuo no adi; wɔfa so tie wɔn a wɔbɔ kwaadu no nsem, na wɔapɛ akwan pa a wɔbɛfa so anya ano aduro.

	Mf	
	1.12	
2.00		
		Kp
		5.00




E.01 ASETENAM AKATUA

E.01.1 Adwumakuo no de n’ani di ne mmɔdenbɔ wɔ akatua akyi, na ɔtu mmuaɛɛ a ɛɛpue mu no ho anammɔn. Wɔda daadaa mpontuo a wɔfa so nya sika de tua ka, anaa mpo ɔtua boro akatua a ɛfata, anaa akatua kumaa koraa, anaa deɛ ɛwɔ soro pa ara no adi.




E.02 ADWUMA MU APOMDEN NE BANBɔ


E.02.1 Adwumakuo no awe atae so sɛ ɔɛhwɛ anya banbɔ ne apomden wɔ adwumam nhyehyɛɛ mu.



E.02.2 Adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie ɛhwɛ nnoɔma pɔtee a mmaa adwumayɛfoɔ hia wɔ apomden ne banbɔ ho.




E.02.3 Adwumakuo no de n’ani di ne mmɔdenɔ wɔ adwuma mu apomden ne banɔ akyi, na ɔtu anammɔn wɔ mmuaɛɛ a ɛɛpue mu no ho. Wɔda daadaa mpontuo a wɔfa so hwɛ sɛ wɔbɛnya adwumayɛbea a adwumayɛfoɔ no nyinaa bɛnya banɔ ne apomden mapa adi.




E.03 SE WɔKA WɔN HO BOM PERE AKATUA NE NHYEHYEEEE PA NE FAWOHODIE A YEDE DɔM EKUO HO KYEPEN

E.03.1 Adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie bɛhwɛ de obuo ama adwumayɛfo na wɔatumi atoto nnoɔma yie, aka wɔn abom, de apere akatua papa ne adwuma mu nhyehyɛɛ pa, na afei nso wɔanya wɔn fawohodie adɔm ekuo biara a wɔpɛ.




E.04 WORKER RECOURSE

E.04.1 Adwumakuo no de n’ani di ne mmɔdenɔ wɔ adwumayɛfoɔ ayawdie nhyehyɛɛ akyi, na ɔtu anammɔn wɔ mmuaɛɛ a ɛɛpue mu no ho. Wɔda daadaa mpontuo adi; wei fa ɔkwan a wɔfa so tie wɔn a wɔbɔ wɔn kwaadu no ho nsɛm na wɔapɛ akwan pa a wɔbɛfa so anya ano aduro.




E.05 ANYIYI-NNIPA MU NE AKWANYA PEPEEPE MA OBIARA

E.05.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie ahodoɔ nyinaa mu no wɔde wɔn adwumayɛfoɔ nkutahodie nyinaa begyina nhyehyɛɛ a ɛde akwanya pɛpɛɛpɛ ma obiara. Wei nti ɛwɔ sɛ ɔsi gyinae pintinn sɛ ɔbesi nnipa nyinyimu biara a ɛba adwumayɛbea no kwan, na waboa ama adwumayɛfoɔ ahodoɔ ayɛ adwuma.



E.06 SE YEREYI NHYE APAADIE NE MMɔFRA APAADIE AFIRI Hɔ

E.06.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie nam mmara kwan so bɛhunu, na wasese nsunsuansoɔ bɔne a ɛba ɔhyɛ apaadie, batadie apaadie, ne mmɔfra apaadie mu. Wɔyɛ wei wɔ baabi a n'adwuma wɔ ne nnwuma a ɛde nnooma brɛ no nyinaa. Wɔbɛhwɛ na watoto nnooma yie, de nnooma pa agu akwan mu asɔ ɔhaw ahodoɔ a ɛpue hɔ no nyinaa ano.







Bɔberɛ ne Atenaɛɛ ho Asodie

F.01 ATENAEE HO NHWESOƆ


F.01.1 Adwumakuo no de asi ne bo sɛ ɔbetoto atenaɛɛ ho nsusnuansoɔ n'akwan so pɛpɛpɛ, wɔ berɛ a ɔrete nsusnuanso bɔne so afiri n'akɛsɛɛ mu aba nkumaa mu.



F.01.2 Adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛ ɔbehwɛ sɛ ne dwumadie betaa asese atenaɛɛ ho nsusnuansoɔ pɔtee. Wɔbɛfa akwan a ɛka adwuma no afa nyinaa na ayɛ nhwehwɛmu yi, na deɛ ɛbɛpue mu biara wɔde bɛto dwa.




F.01.3 Adwumakuo no de n'ani di ne mmɔdenbɔ wɔ sɛdeɛ ɔtoto nnoɔma yie fa atenaɛɛ nsusnuansoɔ akyi; na ɔtu anammɔn wɔ mmuaɛɛ biara a ɛbɛpue mu ho. Wɔda daadaa mpontuo a wɔfa so adi; na wɔapɛ akwan pa de asi ano, ate so, abɔ nsusnuansoɔ bɔne yi nyinaa agu.




F.02 NSU/TUTUFI NSƆNESOƆ NTOTOEE

F.02.1 Baabi a ekwan wɔ mu no, adwuma no de n'ani di ne mmɔdenbɔ wɔ sɛdɛɛ ɔtoto ɔhaw ahodoɔ a ɛfa nsufi ne tutufi nsɔnesoɔ. Weinom bi ne nsufi ne tutufi a ɛtue firi nnwuma mu, ne nsutae a ɛtue gu. Na ɔtu anammɔn wɔ mmuaeɛ a ɛbɛpue mu biara ho. Wɔda daadaa mpontuo a wɔfa so adi, na wɔapɛ akwan pa de asi ano, ate so, abɔ saa ɔhaw yi nyinaa agu.




F.03 MFRAMA

F.03.1 Adwumakuo no de amenamdwuma mu mframa pa mpɛnpɛnsosoɔ ho nsɛm mmoano nyinaa to dwa. Weinom ne deɛ ɛwɔ ne nnwuma ahodoɔ no nyinaa mu ho.




F.04 NSUO

F.0.4.1 Adwumakuo no de nnoɔma agu akwan so sɛdɛɛ ne dwumadie bɛhunu na wasese nsunsuansoɔ bɔne a ɛba nsuo no papa ne ne dodoɔ wɔ mmeamemea ne mantam a ɔyɛ adwuma no nyinaa. Wɔnam wei so na ɛyɛ nhyehyɛɛɛ, na wahwɛ nsuo a yɛde ama yɛn no atoto ɛho nnoɔma yie. Wei nti ɛwɔ sɛ yɛma yɛn ani kɔ nsuo a nkuro a wɔn ho aka mu no hia no so. Deɛ ɛka ho bi ne atenaɛɛ, nkuronkuro, mpɔtam hɔ, akuafoɔ ne mfididwuma a wɔhia nsuo.




F.04.2 Adwumakuo no de n'ani di ne mmɔdenbɔ wɔ sɛdɛɛ ɔtoto nsuo ho nsɛm yie wɔ nsuo no papa ne ne dodoɔ mu. Na ɔtu anammɔn wɔ mmuaeɛ a ɛbɛpue mu biara ho. Wɔda daadaa mpontuo a wɔfa so no adi. Weinom ne sɛdɛɛ wɔbɛte nsuo a ɔde di dwuma ne nsunsuano bɔne a ɛnya wɔ yɛn nsupa no soɔ. Wɔyɛ sɛdɛɛ nsuo ho banbɔ bɛtu mpon ama nkurɔfoɔ a wɔde nsuo de di dwuma wɔ mpɔtam hɔ.




F.05 DEDE NE NWOSOE

F.05.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan so sɛdɛɛ ne dwumadie bɛtɛ nsunsuano bɔne so. Weinom ne dɛɛ a ɛfa dedeyɔ ne nnooma a ɛwoso sɛɛ nnooma wɔ nkuronkuro, mpɔtam, adan, agyapadɛɛ ahodoɔ ne mmoadoma.




F.06 ABODEE NNOOMA NKYEKYEMU NE ATENAE NHYEHYEEE DWUMADIE.

F.06.1 Adwumakuo no de asi ne bo sɛ ɔnhwehwɛ, anaa ɔntu fagudɛɛ wɔ Wiase ɔdomnakomadɛɛ Mmɛaɛɛ. Na wɔde obuɔ bɛma asaase ne nsuo mmeamma a wɔbɔ ho ban a wɔayi ato hɔ sɛ wɔde resie ama amammerɛ ne abodeɛ agyapadɛɛ ne tete akoraɛɛ no.




F.06.2 Adwumakuo no de n'ani di ne mmɔdenbɔ akyi wɔ sɛdɛɛ ɔtoto abodeɛ nnooma nkyekyɛmu ne atenaɛ nhyyhyɛɛ dwumadie, na ɔtu anammɔn wɔ mmuaɛɛ a ɛbɛpue mu biara no ho. Wɔda daadaa mpontuo a wɔfa so adi, wei kyerɛ sɛ wɔbɛsi nsunsuano bɔne a ɛnya wɔ yɛn soɔ no ano, wɔbɛtɛ so, anaa wɔbɛbɔ agu koraa..




F.07 WIEM NSAKRAE NE GYAAHOODEN MUDIE


F.07.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie no bɛhunu na wasese nsunsuansoo bɔne a ne dwumadie de ba wiem nsakraeɛ mu, ne sɛdeɛ ɛha mpɔtamhɔfoɔ, adwumayɛfoɔ ne atenaɛɛ. Na wɔnam wei so bɛhyehyɛ nnooma, na wɔapɛ akwanhodoɔ papa a ɛbetumi agyina wiem nsakraeɛ yi ano.



F.07.2 Adwumakuo no de n'ani di ne mmɔdenbɔ wɔ sɛdeɛ ɔtoto mframagya a ɛde wiem nsakraeɛ ba dwumadie; na ɔtu anammɔn wɔ de ɛbɛpue mu biara ho. Wɔda daadaa mpontuo a wɔfa so, sɛ wɔbɛsi ano anaa wɔbɛte so no adi.




F.07.3 Adwumakuo no de n'ani di ne mmɔdenbɔ akyi; wei ne sɛdeɛ ɔtoto ɔkwan a yɛde ahoɔdenneɛ di dwuma wɔ mmeamma a ɔyɛ adwuma nyinaa. Na ɔtu anammɔn wɔ mmuaeɛ a ɛbɛpue mu biara ho. Wɔda daadaa mpontuo a wɔfa so no adi; na wɔboa ɔkwan pa a yɛde ahoɔdenneɛ di dwuma no.




F.08 NNOOMA A EYE HU NTOTOEE

F.08.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan so sɛdeɛ ne dwumadie bɛhunu na wasese nsunsuansoo bɔne a ne dwumadie no de ba. Saa nnooma yi fa akwantuo, nnooma mu sosɔ, akoraeɛ, nnoomafi, ne sɛdeɛ yɛbɛto nnooma a ɛde pira ba yi agu. Na wɔnam wei so bɛhyehyɛ nnooma na wɔapɛ akwanhodoɔ papa wɔbɛfa so asi saa ɔhaw hodoɔ yi nyinaa ano.




F.09 AHOODENNEE HO AHOBOA

F.09.1 Adwumakuo no de nnooma agu akwan so sɛdɛɛ ne dwumadie nyinaa mu no ɔne mpanimfoɔ a tumi hyɛ wɔn nsa wɔ mpɔtam hɔ, adwumayɛfoɔ, ne ɔmanfoɔ nyinaa bɛdi nkutaho papa. Wɔnam wei so bɛtu mpon wɔ amannebɔ, ne sɛdɛɛ wɔbɛsɔ wɔn ahoboa a ɛwɔ ahɔɔdenneɛ dwumadie mu ahwɛ, na afei wɔatoto mmuaɛɛ a ɛbɛfiri ɔmanfoɔ no hɔ aba no.



F.09.2 Adwumakuo no de nsɛm a ɛho hia a ɛfa sikasɛm mu awerɛhyem to ɔmanfoɔ no anim. Saa sikasɛm yi fa atoyerɛnkyɛm ho ntotoɛɛ ne sɛdɛɛ nnooma bɛsan asi wɔn dada mu wɔ mmeammea a n'adwuma wɔ nyinaa.



Amenamdwuma mmea a yɛapaw ho mmuaɛɛ

Ankorɛankorɛ amenamdwuma mmea a wohwehwɛɛ mu a ɛnka adwumakuo no nyinaa nkarie mma ho

Amenam bea no din	Nnooma a wɔtɔ no mpɔtam hɔ (mma no /6.00)	Mpɔtam hɔ ara adwuma (mma no /6.00)	Mpɔtam hɔ ɔhaw nhyehyɛɛ (mma no /6.00)	Adwumayɛfoɔ haw nhyehyɛɛ (mma no /6.00)	Nsupa ne nsudodoɔ (mma no /6.00)	Abɔdɛɛ nnooma ahodoɔ Ntotoɛɛ (mma no/6.00)	Mine site (score /6.00)
Cuiabá Complex	1	0	0	0	0	1	0.33
Geita	6	1	0	0	2	2	1.83
Iduapriem	6	1	0	0	2	2	1.83
Sadiola	6	1	0	0	2	2	1.83
TauTona	2	2	0	0	0	0	0.67

List of all mine sites

Amenam bea no din	Din a wɔtaa de frɛ wɔn	ɔman	Adwumakuo no kyɛfa (%)	Nnoɔma a wɔyɛ	Amenamdwuma ahodoɔ
Cerro Vanguardia		Argentina	92.5	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so, Amenam/ Asaase ase
Cuiabá Complex	Cuiabá, Lamego	Brazil	100	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so, Amenam/ Asaase ase
Córrego do Sítio	CdS I, São Bento, CdS II, Carvoaria, Laranjeiras, Cachorro Bravo, Rosalino	Brazil	100	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so, Amenam/ Asaase ase
Geita		Tanzania	100	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so
Iduapriem		Ghana	100	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so
Kopanang		South Africa	100	Sika Kɔkɔɔ	Amenam/ Asaase ase
Mine Waste Solutions	Chemwes, First Uranium SA	South Africa	100	Yuraniom ɔksaede	Amena a yɛnkataa so
Moab Khotsoeng		South Africa	100	Sika Kɔkɔɔ	Amenam/ Asaase ase
Mponeng		South Africa	100	Sika Kɔkɔɔ	Amenam/ Asaase ase
Sadiola		Mali	41	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so
Serra Grande	Mina III, Mina Nova, Pequizão	Brazil	100	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so, Amenam/ Asaase ase
Siguiri		Guinea	85	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so

Amenam bea no din	Din a wɔtaa de frɛ wɔn	ɔman	Adwumakuo no kyɛfa (%)	Nnoɔma a wɔye	Amenamdwuma ahodoɔ
Sunrise Dam		Australia	100	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so, Amenam/Asaase ase
Surface Operations		South Africa	100	Sika Kɔkɔɔ	Nsufi/mframafi nsɔnesoɔ
TauTona		South Africa	100	Sika Kɔkɔɔ	Amenam/ Asaase ase
Tropicana		Australia	70	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so

Amenamdwuma a wɔatoto mu (wɔn agyapadeɛ a tumi wɔ so; ne hwɛ. ne ne nsiesie; ne ntomu anaa ne ntomu akyiri ntotoeɛ

Amenam bea no din	Din a wɔtaa de frɛ wɔn	oman	Adwumakuo no kyɛfa (%)	Nnoɔma a wɔyɛ	Amenamdwuma ahodoɔ	Afe a wɔtoo mu
Nova Lima Sul	Raposos, Morro da Glória	Brazil	100	Sika Kɔkɔɔ	Amenam/ Asaase ase	2000
Obuasi		Ghana	100	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so	2016
Yatela		Mali	40	Sika Kɔkɔɔ	Amena a yɛnkataa so	2013

Assets sold during the assessment period

Amenam bea no din	Din a wōtaa de frē wōn	oman	Nnooma a wōye	Amenamdwuma ahodoō
Cresson	Cripple Creek & Victor	USA	Sika Kōkōō	Amena a yēnkataa so

Wōn a wōwō kyēfa titire wō mu

As of: 30/03/2018	Kyēfa no (%)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	10.83
Public Investment Corporation (SOC) Limited	6.23
Investec Asset Management (Pty) Ltd.	5.12
Van Eck Associates Corporation	5.03
The Vanguard Group, Inc.	3.42
Norges Bank Investment Management (NBIM)	2.12
Capital Research Global Investors	1.12
Old Mutual Investment Group (South Africa) (Pty) Limited	0.97
Dimensional Fund Advisors, L.P.	0.6
TOBAM	0.55
Caisse de Depot et Placement du Quebec	0.53
Majedie Asset Management Limited	0.44
First State Investments (U.K.) Ltd	0.42
Prudential Portfolio Managers (South Africa) (Pty) Ltd	0.39

California Public Employees' Retirement System	0.38
--	------

Deε ετοϋtua kϋpem (mfefareε mu) a yεnim

Argentina	Australia	Brazil	Ghana	Guinea	Isle of Man
Jersey	Mali	South Africa	Tanzania	USA	

Sεdeε nnansa yi ϋde ne ho agye dwetiri mu/Aban dwetiri ho manso (εfiri 2014)

Asem (Manso) no da pϋtee	Asem (Manso) no nϋma	Asem (Manso) Nkyerεmu/Su	Ne Gyinabea
2016	ARB/16/15	AngloGold Ashanti (Ghana) ne Adehyeman Ghana (Amenamdwuma a wϋatwa ama wϋn)	εkonkϋn hϋ

Disclaimer

The findings, conclusions and interpretations within this 2018 Responsible Mining Index (RMI) report do not necessarily represent the views of funders, trustees, and employees of the Responsible Mining Foundation, and others who participated in consultations and as advisors to the report.

This report is intended to be for information purposes only and is not intended as promotional material in any respect. The report is not intended to provide accounting, legal, tax or investment advice or recommendations, neither is it intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. In order to fully understand the methodology of the 2018 Responsible Mining Index, the respective sections on the website should be consulted.

The RMI seeks evidence of companies' policies and practices on economic, environmental, social and governance (EESG) issues, but does not seek to measure the actual outcomes achieved on EESG issues. Results are based only on evidence sourced from the public domain or provided by companies as open data. Whilst this information is believed to be reliable, no guarantee can be given that it is accurate or complete, nor does it preclude the possibility that policies and practices may exist, but which the RMI has not been able to consider for purposes of assessment. In this respect, the results of the low-scoring companies do not necessarily reflect a lack of relevant policies and practices; as they may be due to a lack of public reporting by the companies, limitations in accessing information, and/or any difficulties in accessing the RMI company portal.

It should be noted that, prior to publication, all companies in the Index were invited to check the factual accuracy of the contextual data and evidence upon which the Index is based and to review company information in the RMI document library.

Although every effort has been made to verify the accuracy of translations, the English language version should be taken as the definitive version. The RMI reserves the right to publish corrigenda on its web page, and readers of the 2018 RMI report should consult the web page for corrections or clarifications <https://www.responsibleminingindex.org>.



www.responsibleminingindex.org